



UNIVERZITET U TUZLI  
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET



## HIDROLOGIJA

Prof. dr. sc. NEDIM SULJIĆ, dipl.ing.građ.

1

## HIDROMETEOROLOGIJA

•Proučava atmosferske procese koji utiču na vodne resurse na Zemlji

•Osnovni hidrometeorološki procesi – parametri:

- 1) Atmosfera
- 2) Zračenje
- 3) Pritisak zraka
- 4) Temperatura
- 5) Vlažnost zraka
- 6) Vjetar
- 7) Isparavanje
- 8) Padavine

•Isparavanje i padavine fundamentalne baze hidrološkog ciklusa

2

### 1) Atmosfera

- Gasoviti omotač oko Zemlje debljina cca 100 km
- Na H do 25km: azot (N) 78,09%; kisik (O) 20,95%; argon (Ar) 0,93%; CO<sub>2</sub> 0,03%
- Promjenjivi sastojeći atmosfere:
  - voda (sva tri agregatna stanja)
  - lebdeće čvrste čestice (organske i anorganske – prašina, dim)



-Bitna uloga formiranja oblaka i padavina i kondenzacije vodene pare-

- Gustina atmosfere ( $p_a$ ) postepeno opada sa H
- Gustina atmosfere ( $p_a$ ) opada sa porastom t

3

### 2) Zračenje

•Zračenje (radijacija) = oblik energije koju elektromagnetični talasi ili materijalne čestice nose usmjereni prostorom

•Zračenje u atmosferi:

- a) zračenje Sunca (insolacija)
- b) zračenje površine Zemlje
- c) zračenje atmosfere

#### a) Zračenje Sunca

-Posljedica emitovanja Sunčeve energije u svemir u obliku elektromagn. talasa

-Insolacija = trajanje sijanja Sunca

-Mjerenje: različitim instrumentima trajanje zračenja Sunca mjeri se HELIOGRAF

-Mjerenje komponenti zračenja mjeri se instrumentima: piranometar, aktinograf ...

-Instrumentima mjerimo razliku t između apsorpcijskih tijela (tamna boja) izloženih zračenju i tijela koja imaju t sličnu t zraka (svijetla boja)

4

**Insolacija = trajanje sijanja Sunca (mjerjenje)**



Campbell-Stokesov heliograf



- 1853 godine → Campbell
- puna staklena kugla prečnika 10 cm
- sunčeve se zrake fokusiraju i spaljuju crni papir
- mjeri se heliogramom
- mjerna jedinica sati



5

**Heliograf** → bilježi količinu [insolacije Sunca](#) na određenom mjestu

rezultati pružaju informacije o [vremenu](#) i [klimi](#) na geografskom području

informacije korisne u [meteorologiji](#), [nauci](#), [poljoprivredi](#), [građevinarstvu](#) itd

Stokes → 1879. unaprijedio Campbellov instrument → koristi se danas.

Stokesov instrument koristi staklenu kuglu (obično D=100 mm)

Kugla od visokokvalitetnog stakla

Kugla u sredini metalnog ležišta koje se može prilagođavati prema [geografskoj širini](#).

Papirna traka se stavlja iza kugle u smjeru istok - zapad

Sunčeve zračenje koncentririra kroz kuglu

progorjava traku topilinskim djelovanjem

Na traci označeni sati → ustanoviti kad i koliko je Sunce sijalo.

6

•Mjerenje Sunčeve radijacije:

numerički pokazatelji → dobijanje karakteristika Sunčeve radijacije

Numerički pokazatelji → dobijeni empirijskim putem



Volfov broj ; Indeks Viteljsa ; Indeks Girsa . . .

•Volfov broj → pokazuje aktivnost Sunca u obrazovanju sunčevih pjega

$$W_o = K * (10g + f)$$

$W_o$  – Volfov broj

$K$  – koeficijent → f-ja uslova osmatranja i vrste instrumenta

$g$  – ukupan broj grupe sunčevih pjega (grupa sastavljena od 1, 2 ili nekoliko pjega)

$f$  – ukupan broj sunčevih pjega (trajanja pjega od nekoliko h do nekoliko mjeseci)

•Serijske godišnjih sume  $W_o$  postoje od 1700 godine

•Postoji niz bitnih korelacija između  $W_o$  i mnogih geofizičkih pojava

7

### b) Zračenje površine Zemlje

-Posljedica zagrijavanja Zemlje Sunčevim zračenjem

-Srednja t Zemlje niska (cca 14°C) → njeno zračenje dugotrasno i tamno

-Jačina zračenja f-ja fizičko hemijskih osobina tla

-Jačina zračenja izražena pri vedrom nebu i niskoj sadržini vodene pare u zraku

### c) Zračenje atmosfere

-Posljedica njenog zagrijavanja tamnim dugovalnim zrakama koje otpušta površina Zemlje

-Bitan izvor topline za Zemlju → ima klimatološko i biološko značenje

8

### 3) Pritisak zraka

- Pritisak zraka = atmosferski pritisak ( $p_a$ )
  - $p_a$  = pritisak stupca zraka (atmosfere) na horizontalnu površinu od  $1\text{cm}^2$
  - Jedinica:  $\text{Pa} = \text{N} / \text{m}^2$
  - Jedinica: bar  $\iff 1\text{ bar} = 10^5\text{ Pa}$
  - U inženjerskim proračunima:  $p_a = 1\text{ bar} \iff \text{NORMALNI ATMOSF. PRITISAK}$
  - Normalni atm. pritisak = pritisku vodenog stupca  $h=10\text{m}$
  - Mjerenje pritiska zraka **pojedinačnim očitavanjima:**
    - a) živin barometar (staklena cijev  $l=90\text{cm}$  u kojoj je pun potpritisak - apsolutni vakuum. Cijev uronjena u posudu sa živom. Određuje se h stupca  $\text{Hg}$ .
    - b) aneroid (hermetički zatvorena kutija od valovitog lima iz koje je potpuno ili djelimično odstranjem zrak. Kako se mijenja  $p_a$ ,  $\Rightarrow$  pomicaju se stijenke kutije. Pomicanje se prenosi na pokazivač  $\Rightarrow$  očitavanje

**Barometar** → uređaj za mjerjenje vazdušnog pritiska.

Galileo Galilej → 1640. dokazao da vazduh ima težinu.

Evangelista Torricelli → odredio 1644. težinu atmosf. vazduha ili vazdušni pritisak.

utvrdio da promjena **p** vazduha mijenja visinu **živinog** stuba  
time su date osnove barometra

Po načinu rada postoje dvije vrste:

metalni → aneroidi  
barometri sa tekućinom → živin barometar



Metalni barometar



Živin barometar

10

- Mjerenje pritiska zraka **neprekidnim bilježenjem**:

- zapisom na papirnu traku ili elektronskim memorisanjem (u f-ji t)
  - instrument **BAROGRAF** (radi na principu aneroida)



### **Barograf**



**BABOGRAE:** -kontinualno mieri pritisak zraka

-sastoji se od skupa Videovih kutija međusobno spojenih

1

#### 4) Temperatura

Temperatura = toplinsko stanje tijela izraženo u stepenima

#### U hidrometeorologiji bitni:

- a) temperatura zraka
  - b) temperatura tla
  - c) temperatura vode

### a) Temperatura zraka

- Bitan uticaj Sunčevog zračenja
  - Mjerenje **temperaturu zraka pojedinačnim očitavanjima:**
    - termometrom (tačnost do  $1/10^{\circ}\text{C}$ )

• Na meteorološkim stanicama koristi se:

-obični živin termometar -maksimalni živin termometar  
-minimalni alkoholni termometar -Assmanov psihrometar

-minimální akčními termíny metálu -Assmanov psaní o metále

13

- $T$  zraka → veoma bitan klimatski element
- $T$  zraka → f-ja insolacije tj. toplotnog bilansa
- Toplotni bilans → razlika primljene i izgubljene toplote
- $T$  zraka → promjenjiva po vremenu i prostoru
- $T$  zraka → direktni uticaj na isparavanje, rječni otacaj i t d
- $T$  zraka → mjerena u termometarskom zaklonu na 2m visine iznad tla ( $^{\circ}\text{C}$ )



13

- Pojedinačno očitavanje  $t$  zraka (prosjek ili srednja vrijednost) prema izrazu:

$$T = 0,25(T_7 + T_{14} + 2T_{21})$$

Indeksi označavaju termini očitavanja  $t$  (7, 14 i 21 sat)

- Mjerjenje  $t$  zraka neprekidnim bilježenjem → uređaj **TERMOGRAF**

-instrument za mjerjenje  $t$  zraka → u meteorološkom zaklonu



14

*Meteorološki zaklon kod hidrotehničkog objekta*

- Prosječna mjesecačna  $t$  zraka = aritmet. sredina prosj. dnevnih  $t$  zraka u mjesecu
- Prosječna godišnja  $t$  zraka = aritmet. sredina prosj. mjesecnih  $t$  zraka u godini
- Višegodišnji prosjek (dnevne, mjesecne, godišnje)  $t$  zraka = aritmetička sredina prosječnih (dnevnih, mjesecnih, godišnjih)  $t$  zraka za promatrani period

15

#### b) Temperatura tla

- Bitan element toplotnog bilansa tla → površinski slojevi tla → Sunčeva energija
- Mjeri se **pojedinačnim očitavanjem**:

geotermometar (sa dubinama 0, 2, 5, 10, 20, 30, 50 i 100cm ispod terena)

- Kolebanje  $t$  smanjuje se sa  $h$  slojeva tla → naglašen uticaj vegetacije

-Mjerna jedinica  $^{\circ}\text{C}$ .

16

- Vegetacija troši količine topline na transpirac.
- Štiti tlo od direktnе Sunčeve radijacije
- Noću vegetacija zadržava zračenje topline u atmosferi → spriječava smanjenje  $t$  tla

4

### c) Temperatura vode

- t vode u rijeci
- mjeri se pojedinačnim očitavanjem (1xnevno)  $\Rightarrow$  obični termometar
- mjerjenje u sredini toka rijeke  $\Rightarrow$  termometar u vodi 3 do 5 minuta

Temperatura °C	Gustota (g/cm³)	Specifična toplota (J/g K)	Termalna provodljivost (mW/K m)
0	0,99964	4,2176	561,0
10	0,99970	4,1931	580,0
20	0,99821	4,1818	598,4
30	0,99565	4,1784	615,4
40	0,99222	4,1785	630,5
50	0,98803	4,1806	643,5
60	0,98320	4,1843	654,3
70	0,97778	4,1895	663,1
80	0,97192	4,1963	670,0
90	0,96535	4,2050	675,3
100	0,95840	4,2159	679,1

Specifična toplota  $\Rightarrow$  količina topline koju gram neke tvari primi da bi mu se temperatura podigla za  $1^\circ\text{C}$

(za vodu iznosi 1,0 cal/g)

17

### 5) Vlažnost zraka

- Sadržaj vodene pare u zraku
- Značaj vodene pare u zraku: formiranje oblaka i  $\mathbf{P}$  i apsorbira dio radijacije Zemlje
- Sadržaj vlage u zraku f-ja  $\Rightarrow$  t i p zraka
- Zasićen zrak vodenom parom = sadrži max. količinu vodene pare koju može primiti pri datoj t i p

Vlažnost zraka  $\Rightarrow$  kondenzacija vodene pare  $\Rightarrow$  stvaranje magle, oblaka, kiše

- Značaj vlažnosti zraka  $\Rightarrow$  vlaga pri formiraju oblaka  
apsorbovanje velikog dijela radijacije tla

regulisanje intenziteta gubitaka toplote sa tla

18

#### a) Vlažnost zraka:

- apolutna vlažnost
- relativna vlažnost
- deficit vlažnosti ili deficit zasićenosti
- pritisak vodene pare
- tačka rose (rosište)

a) **Apsolutna vlažnost** = masa vodene pare u  $1\text{m}^3$  zraka. Mjeri se samo u laborat.

$$AV = \frac{m_w}{V_a}$$

b) **Relativna vlažnost** = stepen zasićenosti zraka vodenom parom. Odnos stvarne količine vlage u zraku i količine koja odgovara zasićenom zraku (ista t i p)

a) **Deficit vlažnosti** = manjak vodene pare u zraku do njegovog zasićenja.  
Povećanje deficita vlažnosti  $\Rightarrow$  raste mogućnost isparavanja


b) **Pritisak vodene pare** = bitan pokazatelj vlažnosti zraka. Mjeri se u mbar.

c) **Tačka rose** = t pri kojoj masa nezasićenog zraka postaje zasićena kada se hlađi pri const. p. Hlađenjem zraka  $\Rightarrow$  kondenzacija vodene pare  $\Rightarrow$  pojava rose

19

Mjerjenje sadržaja vlage u atmosferi:

- pojedinačnim očitavanjem (psihometar, higrometar)
- neprekidnim bilježenjem (higrograf)



Assmanov psihometar

Higrometar i higrograf

Mjerna jedinica = %



Higrograf

20

### HIGROMETAR glavnu ulogu ima ljudska dlaka

nakon odstranjivanja masnoće (pranje u benzину)  dlaka postaje higroskopna  
ovlaživanjem  izduženje dlake  
sušenjem  skraćenje dlake  
promjena količine vlage u zraku  promjena L dlake  
  
u f-ji od tih promjena okreće se koturić sa kazaljkom na skali  
skala podijeljena na 100 nejednakih podjela  
  
relativna vlažnost u momentu mjerjenja



21

### HIGROGRAF const. mjerjenje vlažnosti zraka mjerjenje na papiru

 ima sve dijelove barografa i termografa  mehaničke f-je iste  
 kod hidrografa  glavna uloga  ljudska dlaka

Meteorološke stanice  mjeri se p vodene pare (e) i relativna vlažnost (R)  u %

 mjerjenje, inače, svih veličina na meteorološkim stanicama vrši se u 7, 14 i 21 sat

$$e = e_7 + e_{14} + e_{21} / 3$$

e<sub>7</sub>, e<sub>14</sub>, e<sub>21</sub> – p vodene pare u 7, 14 i 21 sat



22

### 6) Vjetar

- Horizontalna komponenta zračnog strujanja uzrokovanog nejednakom raspodjeljom p zraka
- Vektorska veličina  ima smjer i jačinu (brzinu)
- Bitan u procesu isparavanja, t vlage i nastanka P

Osnovni parametri vjetra:

- smjer
- jačina (brzina)  uređaj anemometar
- trajanje

Danas  pažnja na energiju vjetra kao na jedan od mogućih alternativnih i ekoloških izvora energije



23

### •Smjer vjetra:

- mjeri se na 8 ili 16 tačaka kompasa
- izražava se u stepenima od sjevera (N)
- smjer vjetra = pravac iz koga vjetar duva

### •Jačina odnosno brzina vjetra:


- dva parametra istog kvalitativnog obilježja
- prema Beaufortovoj ljestvici (od 0 do 12 bofora)

Redni broj	Naziv vjetra	Jačina vjetra u boforima		Srednja sara brzina u čvorovima [m s⁻¹]
		01	02	
1	Tihao	0	0 do 1	0,0 do 0,2
2	Lagani povjetarac	1	1 do 3	0,3 do 1,5
3	Povjetarac	2	4 do 6	1,6 do 3,5
4	Sjever	3	7 do 10	3,6 do 5,5
5	Unutarnji vjetar	4	11 do 16	5,5 do 7,9
6	Unutarnji jak vjetar	5	17 do 21	8,0 do 10,7
7	Da	6	22 do 27	10,8 do 13,3
8	Vjetar jak vjetar	7	28 do 33	13,9 do 17,1
9	Olujni vjetar	8	34 do 40	17,2 do 20,7
10	Oluja	9	41 do 47	20,8 do 24,4
11	Zvukova oluja	10	48 do 54	24,4 do 28,4
12	Orkanska oluja	11	56 do 63	28,5 do 32,6
13	Orkana	12	64 do 71	32,7 do 36,9

Podjela vjetrova

24

- v vjetra: u čvorovima **1 čvor = 0,514 m/s**
- v vjetra mjeri se pojedinačnim očitavanjima (**anemometri**)
- v vjetra mjeri se neprekidnim bilježenjem (**anemograf**)
- Oba uređaja imaju i pokazivač smjera vjetra (vjetrokaz)




Anemometar i vjetrokaz

Najsnagažniji izmjereni udar vjetra **408 km/h**  
10. april 1996. godine  
u Australiji pri prolasku uragana Olivije.

25

#### •Trajanje vjetra:

- mjeri se u minutama i h
- inženjerska praksa: grafički prikaz karakteristika vjetra **ruža vjetrova**
- dva tipa ruže vjetrova:
  - a) ruža učestalosti duvanja vjetrova po smjerovima
  - b) ruža učestalosti jačine ili v vjetrova po smjerovima



Ruze vjetrova: a) ruža učestalosti duvanja vjetrova  
b) ruža učestalosti jačine vjetrova

26

**Vjetar** vrlo rijetko puše stalnom v uobičajeno mijenja jačinu.  
Izuzetak **monsuni** - vjetrovi koji na određenim područjima tokom dijela godine pušu stalnim smjerom i jačinom

Učešća pojedinih smjerova i prosječnih ili max. v vjetra u tim smjerovima prikazuje tzv. **ruža vjetrova** s naznačenim stranama svijeta

Na jačinu vjetra uz odnos p u atmosferi utiče i konfiguracija, prisustvo prirodnih i umjetnih prepreka i obraslost terena

uslovno rečeno to shvatamo kao **trenje** s podlogom



27

#### 7) Isparavanje

- Prelaz vode u atmosferu u vidu vodene pare sa slobodne površine vode, sa tla i u biljnog pokrivača
- Direktni i jedini gubitak u bilansu vode koja padne i oteče

#### •Isparavanje traje dok postoji:

- izvor vlage
- gradijent pritiska vodene pare (između površine sa koje se vrši isparavanje i atmosfere)
- izvor energije (Sunce, zrak, voda, tlo)

#### •Na intenzitet isparavanja utiču:

- |          |                       |                         |
|----------|-----------------------|-------------------------|
| -t zraka | -t vode               | -količina vlage u zraku |
| - $p_a$  | -intenzite insolacije | -hemiske osobine vode   |

28

• Razlikujemo dva osnovna oblika isparavanja:

- a) Isparanje sa slobodne vodene površine
- b) Sumarno isparavanje (**ET**)

• Sumarno isparavanje:

- a) Isparanje sa terena
- b) Isparanje sa biljaka (intercepcija)
- c) Isparanje kroz biljke (transpiracija)



Isparanje sa vodene površine



29

• Tri vrste isparavanja:

- a) **evaporacija (E)**=transfer vode u atmosferu sa slobodne površi vode, sa golog tla i sa vode koja se nalazi na vegetaciji ili drugim predmetima
- b) **transpiracija (T)**=isparavanje kroz pore na lišću tj. kroz vegetaciju
- c) **evapotranspiracija (ET)**=uzajmno događenje E i T

• Proračun **ET**:

- moguće **ET** (oznaka **PET**)
- stvarne **ET** (oznaka **ET**)

- Moguća **ET** = **ET** pod pretpostavkom da količina vode za isparavanje nije ograničena  
Stvarna **ET** = **ET** pri ograničenom obnavljanju vlage  $\Rightarrow$  **ET** <= **PET**

30

• Stvarna i moguća **ET** na nekom slivu:

$$ET = (M_{stv} / M_{max}) PET$$

$M_{stv}$  – stvarni sadržaj vlage u slivu (mm)

$M_{max}$  – max mogući sadržaj vlage u slivu (mm)

- **ET** kompleksna  $\Rightarrow$  razvijen veliki broj postupaka za određivanje **ET**:

- a) teorijski postupci (zasnovani na procesu **ET**)
- b) analitički postupci (zasnovani na vodnom ili energetskom bilansu)
- c) empirijski postupci (zasnovani na odnosu izmjerenih **ET** i klime)
- d) postupci direktnog mjerjenja

31

• Empirijske metode proračuna **ET** koje se najviše koriste u hidro praksi:

- a) **Thornthwaiteova j-na (1944)**
- b) **Turcova j-na (1951)**

a) **Thorntwaiteova j-na:** proračun mjesecne moguće evapotranspiracije (**PET**)

$$PET_m = 16K_k \left( \frac{10\bar{T}_m}{I_g} \right)^a$$

$K_k$  – korekcijski koeficijent (koriguje odnos mjesecne **ET** zbog variranja broja dana i trajanja dnevnog svjetla)

$T_m$  – višegodišnja srednja mjesecna temperatura zraka

$I_g$  – godišnji indeks topline

$$I_g = \sum_{m=1}^{m=12} I_m \quad I_m - \text{mjesecni indeks topline}$$

$$I_m = \left( \frac{\bar{T}_m}{5} \right)^{1.514} \quad 32$$

- Thornthwaiteova j-na temeljena na eksponencijalnom odnosu između srednje mjesecne  $t$  zraka i mjesecne moguće  $ET$
- Izvedena na bazi mjerenja  $ET$  u srednjim i istočnim dijelovima SAD.
- Moguće je primijeniti i za drugačije klimatske uslove (bez većih odstupanja)

b) **Turcova j-na:** proračun godišnje stvarne  $ET_g$  (mm)

$$ET_g = \frac{\bar{H}_g}{\sqrt{0.9 + [\bar{H}_g/(300 + 25\bar{T}_g + 0.05\bar{T}_g^3)]^2}}$$

$H_g$  – višegodišnja srednja visina padavina (mm)

$T_g$  – višegodišnja srednja  $t$  zraka ( $^{\circ}$ C)

-Među najpoznatijim empirijskim j-nama za ocjenu godišnje  $ET$

-Izvedena na osnovu godišnjih  $P$  i  $t$  zraka

-Dobijena korištenjem podataka sa 254 slivne površine sa 4 kontinenta

33

- Hidrološka praksa empirijske formule proračuna isparavanja sa vodene površi zavisnost isparavanja u f-jim mjerjenih meteoroloških veličina
- bitne formula Mayera, formula Davidova, formula Zajkova

**Formula Mayera (1937):**

- Isparavanje slatkovodnih vodenih površina

$$E = (15+3w)d$$

$E$  – isparavanje sa vodene površine (mm mjesec)

$w$  – srednja mjeseca  $v$  vjetra na visini 9m (m/s)

$d$  – srednji mjeseci deficit vlažnosti vazduha (mmHg)

34

**Formula Davidova:**

- Isparavanje sa ozvorenih površina bazena ili malih jezera

$$E = 11,9*d^{0,81} (1 + 0,125w)$$

$E$  – isparavanje sa vodenih površina (mm mjesec)

$d$  – srednji mjeseci deficit vlažnosti vazduha

$w$  – srednja mjeseca  $v$  vjetra na standardnoj visini vjetrokaza (m/s)

-Ako nema podataka o vjetru Davidov preporučuje:

$$E = 19,5*d^{0,8}$$

35

**Formula Zajkova (1960):**

- Isparavanje mjesecnih suma sa slobodne vodene površine

$$E = 0,15*n*(1 + 0,85*w_1)*(e_0 - e)$$

$E$  – mjesecne sume isparavanja sa slobodne vodene površine (mm mjesec)

$n$  – broj dana u mjesecu

$w_1$  – srednja mjeseca  $v$  vjetra na visini 1m (m/s)

$e_0$  – srednja mjeseca vrijednost max.  $p$  vodene pare koja =  $t$  površine vode (mbar)

$e$  – stvarni  $p$  vodene pare na visini 2m od površine vode (mbar)

Ako nema podataka o  $t$  vode Zajkov preporučuje:

$$E = 0,16*c*n*d^{0,78}$$

$c$  – parametar u f-jim  $t$  vode i vazduha (1,4 do 2,2)

$d$  – deficit vlažnosti vazduha na visini 2m (mbar)

36

**Mjerenje evaporacije:** raznim vrstama isparitelja (evaporimetri)


•Isparitelji: a) isparitelj klase A

b) Picheov isparitelj (stari i novi tip)

•Količina isparavanja kod oba tipa mjeri se u mm ili cm<sup>3</sup> na osnovu očitanja u 7 i 19



Isparitelj klase A



-Isparitelj klase A: metalna posuda napunjena vodom  $D=120\text{cm}$  i  $h=25\text{cm}$   
evaporacija ekvivalentna sniženju nivoa vode u posudi

-Posude postavljene na drveno postolje (roštilj) na površini zemlje, ukopane u zemlju ili postavljene na plutajući splav na vodenoj površini.

37

-Picheov isparitelj montaža u meteorološku kućicu

-staklena cijev

-na cijevi utisнутa skala

mm vodene pare

-gornji kraj cijevi zatvoren

-cijev napunjena destilovanom vodom do nultog podeoka skale

-na donjem kraju cijevi otvor na koji stavljamo upijajući papir

Picheov isparitelj sa ravnom cijevi

38

**Mjerenje transpiracije:**

a) fitometar



instrumenti napunjeni zemljom ili vodom u kojima se uzgajaju biljke površine posuda hermetički zatvorene sprječavanje evaporacije jedini gubitak vode (vlage) moguć transpiracijom


b) potometar



**Mjerenje evapotranspiracije: uređaj lizimetar**


Lizimetar:

-sanduk napunjen zemljom  
-uzgaja se razna vegetacija



$$(H - ET)A = \Delta V + I_t = ET = H - (\Delta V + I_t)/A$$

39



$ET$  - evapotranspiracija,  
 $H$  - oborine (mjeri se),

$I_t$  - volumen vode izlazio iz sanduka (mjeri se),

$A$  - površina horizontalnog preseka sanduka,

$\Delta V$  - porast volumena vode u sanduku (mjeri se).

$$(H - ET)A = \Delta V + I_t \Rightarrow ET = H - (\Delta V + I_t)/A$$

**LIZIMETAR:**

-Ukopani sud naounjem zemljom stanje približno kao u prirodi (na terenu)

-Sade se biljke mjeri se ET biljaka

-Na dnu suda drenaža koja sakuplja vodu koja je dotle prodrila mjeri se

-Istovremeno mjeri se i  $P$  vještačko dolivanje vode vlažnost podloge na const. nivou



mjeri se moguća ET (PET)

40

### **8) Padavine (oborine)**

• Padavine = svi oblici kondenzirane i sublimirane vodene pare koji se na Zemlji pojave u tekućem ili čvrstom stanju

• Padavine  formiranje:

- na površini Zemlje (rosa, mraz, inje)  **horizontalne padavine**
- u oblacima (kiša, snijeg, grad)  **vertikalne padavine**

#### **•Ukupne padavine za određeni period:**

-visina kiše (mm vod. stupca) i visina snijega izražena kao ekvivalent vode

• Kiša: otiče neposredno po padanju na tlo

• Snijeg: vodena zaliha koja postepeno ulazi u hidrološki sistem

• Hidrološke analize: padavine imaju temeljnu važnost

• Hidrotehnička praksa: primarni kiša i snijeg

41

### **-Nastanak padavina-**

• Pretpostavke postojanja:

- a) vodene pare (posljedica isparavanja)
- b) proces kondenzacije i sublimacije (prelazak vodene pare u tečno ili čvrsto stanje)
- c) kondenzacijskih jezgara (čvrstečestice 1 do 5  $\mu$ )  ubrzava se kondenzacija ili sublimacija

#### **•Klasifikacija padavina:**

- 1) konvektivne padavine
- 2) orografske padavine
- 3) ciklonske padavine



42

#### **1) Konvektivne padavine:**

uslovljene naglim zagrijavanjem zraka u kontaktu sa tlo

vodena para se uzdiže i hlađi

vodena para kondenzira se i pada na tlo u vidu kiše

#### **2) Orografske padavine:**

nastanak: mehaničko dizanje vlažnih horizontalnih zračnih struja dolazi kod isprečavanja planinskih lanaca tokom kretanja zračnih masa

#### **3) Ciklonske padavine:**

najčešće kod nas

kretanje zračnih masa iz područja visokog p (anticiklona) u područje niskog p (ciklona)

hladjenja toplih zračnih masa  dižu se u hladnije slojeve atmosfere 

43

#### **•Podjela kiša po intenzitetu-**

- a) **slabe kiše** - intenzitet do 2,5 mm/sat
- b) **umjerene kiše** - intenzitet od 2,5 – 8,0 mm/sat
- c) **jake kiše** – intenzitet preko 8,0 mm/sat.

• **Poledica**–zamrznuta oborina kada kiša pada na tlo čija je temperatura ispod ledišta.

• **Susnježica**–nastaje kada kapi kiše prolazeći kroz hladan zrak zamrzavaju i pretvaraju se u led, pa na tlo padaju kao vlažne ledene kuglice prečnika 1 – 4 mm.

• **Snijeg**–zavisno o gustoći snijega daju i različite količine oborina –obično 1 cm visine palog svježeg snijega daje 0,5 – 2,0 mm (tekuće oborine –u praktičnim se proračunima obično o to zaokružuje na 1 mm).

• **Tuča**–prema prečniku zrna dijeli se na malu tuču (prečnik zrna do 5 mm) i normalnu tuču s prečnikom zrna preko 5 mm.

44

#### -Mjerenje padavina-

- Mjerenje padavina (**P**) i drugih meteoroloških parametara  $\Rightarrow$  meteorološke stanice
- Mjerenje samo **P**  $\Rightarrow$  **kišomjerne stанице**

- Upute Svjetske meteorološke organizacije (postaviti min. 1 kišomjernu stanicu):
- ravnicaška područja (na svakih 600 – 900 km<sup>2</sup>)
  - planinska područja (na svakih 100 – 250 km<sup>2</sup>)
  - planinska područja sa gustom riječnom mrežom i na ostrvima (na svakih 25 – 100 km<sup>2</sup>)

#### •Padavine: mjerenje **kišomjerima**

- Padavine: izražavanje visinom vodenog stupca (mm)
- Mjerenje **P**  $\Rightarrow$  važe samo za neposredni lokalitet na **KS**



prostorno **P** veoma neravnomjerne


45

#### -KS $\Rightarrow$ instrumenti za mjerenje **P**:

- pluviometri kišomjeri (ombrometri)  $\Rightarrow$  totalizator (drugi tip)
- pluviografi (ombrografi)

#### PLUVIOMETRI (KIŠOMJERI):

- pojedinačna očitavanja  $\Rightarrow$  cilindrična posuda sa površinom otvora od 200 cm<sup>2</sup>
- dnevne količine **P**
- redovna očitavanja (7 sati  $\Rightarrow$  **P** pale tog dana tj. **P** iz prethodna 24 h)
- jači pljusak tokom dana  $\Rightarrow$  vanredna očitavanja
- snijeg padne u kišomjer  $\Rightarrow$  otopi se i mjeri se voda menzurom i izražava u mm



46

#### •Pluviometar (kišomjer) $\Rightarrow$ **H** otvora na 1m iznad površine tla

#### •Drugi tip kišomjera $\Rightarrow$ **TOTALIZATOR**

- Totalizator  $\Rightarrow$  mjeri ukupnu  $\Sigma P$  za duži period vremena
- Totalizator  $\Rightarrow$  na teško pristupačnom terenu
- Totalizator  $\Rightarrow$  **V = 80 lit**  $\Rightarrow$  skupiti **P** između dva mjerenja
- Totalizator  $\Rightarrow$  otvor kao kod običnog kišomjera (200 cm<sup>2</sup>)  $\Rightarrow$  na 3m od terena





47

#### PLUVIOGRAFI:


- neprekidna mjerenja  $\Rightarrow$  analiza raspodjele kiše u vremenu
- vrste pluviografa:

- pluviograf sa plovkom (stariji tip)
- pluviograf sa posudom koja se prevrće (klackalica)
- pluviograf sa vagonom




Pluviogram daje sumurnu krivu padavina.


48



#### Pluviograf sa plovkom



- sakuplja vodu u cilindričnu posudu
  - u cilindričnoj posudi je plovak
  - vertikalno pomjeranje plovka
  - ↓
  - pomoću poluge na pero koje piše po papiru
  - papir namotan na doboš
  - doboš pokreće satni mehanizam
  
  - posude se napuni vodom (10mm kiše) → sifonski uređaj naglo prazni posudu
  - ↓
  - plovak i pero se dovode na null položaj
  
  - rezultat registrovanja pluviografom → sumarna linija pale kiše (**H** kiše u f-ji t)
- 50



#### Pluviograf sa vagonom


- princip const. mjerjenja **G** posude u koju se dovodi zahvaćena kiša
  - nedostatak → posuda se ne prazni automatski
  - sprječavanje ispravljanja iz posude (kod dugotrajnih kiša slabog I)
- ↓
- dodajemo ulje u posudu → formira se tanki sloj na površini vode



52

### Mjerenje pluviometrija – općenito:

- Hidrološko dimenzioniranje objekata odvodnje  $\Rightarrow$  podaci o raspodjeli kiše u t
- Kiša u t = iz pluviometarskih podataka (zapis dnevnih P)
- Pluviogram** daje:
  - trajanje kiše
  - padanje tokom dana ili kratki pljusak
  - padanje u više navrata



Sumarna kriva P i hijetogram: a) sumarnakriva P b) hijetogram

53

Visina padavina P (mm) = jačina padavina (intenzitet kiše – padavina)

Intenzitet kiše (i): mm/s      mm/min      mm/h      l/s ha

Prosječna jačina P (i):

$$i = \frac{\Delta H}{\Delta t}$$

$\Delta H$  – prirast visine P u vremenskom intervalu  $\Delta t$

**HIJETOGRAM** = grafički prikaz jačine P u f-ji t

Analiza i bitna kod jakih kiša (traju od nekoliko min. do nekoliko h)

Krajnji cilj analiza: dobiti zavisnost **intenziteta P – trajanja P – ponavljanja P**

  
**ITP KRIVA**

54

### Obrada izmjerjenih podataka o padavinama-

- 1) Primarna
- 2) Sekundarna

#### 1) Primarna obrada izmjerjenih podataka o P

Obrađom se definije:

- a) višegodišnje srednje (mjesečne, sezonske ili godišnje) visine P jedne KS
- b) višegodišnje srednje (mjesečne, setonske ili godišnje) visine P palih na sliv

- a) Odnosi se na jednu KS (jedna tačka u prostoru)
- b) Odnosi se na obradu podataka sa više KS (više tačaka) na slivu

Višegodišnji prosjeci visina P pojedinih KS:

- odrediti na bazi višegodišnjih osmatranja i mjerjenja

KS = kišomjerna stanica

55

Za ocjenu vodnog bilansa  $\Rightarrow$  mjerjenja, analize i ocjene P što pouzdanije

Na pouzdanost mjerjenih podataka utiču:

- vrta i tip instrumenta koji se koristi za mjerjenje P
- reprezentativnost odabranih mjernih lokacija u slivu (KS na slivu)
- gustina i prostorni raspored mjernih stanica
- mikrolokacijska reprezentativnost mjerne tačke na kojoj je uređaj
- način mjerjenja i učestalost mjerjenja

Osnovni zadatok vodnog bilansa  $\Rightarrow$  analiza prostornih varijacija P



definisanje ukupne V pale vode ili prosječne visine P u slivu u nekom  $\Delta t$

Tačnost određivanja prosječnih P  $\Rightarrow$  f-ja određivanja sливne površine




hidrografska ili topografska vododjelница

56

• Višegodišnji prosjek (mjesečnih, sezonskih ili godišnjih) visina  $P$  na sliv:

- a) metoda aritmetičke sredine
- b) Thiessenovim postupkom
- c) metodom izohijeta
- d) hipsometrijska metoda
- e) metoda padavinskih površi



#### a) Metoda aritmetičke sredine

- višegodišnja prosječna visina  $P$  palih na sliv  $H_{k,sl}$  (mm):

$$\bar{H}_{k,sl} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} \bar{H}_{k,i}}{n}$$

$k$  – indeks ( $k=m$  za mjesecne  $P$ ;  $k=s$  za sezonske  $P$ ;  $k=g$  za godišnje  $P$ )


$H_{k,i}$  – višegodišnja prosječna visina (mjesečnih, sezonskih ili godišnjih)  $P$  registrovanih na i-toj KS (mm)

$n$  – broj KS u slivu

- najjednostavniji postupak

- relativno pouzdana  $\rightarrow$  sliv pokriven gustom mrežom KS  $\rightarrow$  uniformno postavljene slivne površ relativno ravna  $\rightarrow$  varijacije  $P$  male u prostoru

58




• Uzima u obzir samo KS unutar nekog sliva !!!

59

#### b) Thiessenov postupak

- postupak poligona  $\rightarrow$  pripadajuće  $A$  svakoj KS određenog slivnog područja  
- u proračunu figurišu pripadajuće površine sliva pojedinih KS



- višegodišnja prosječna visina  $P$  palih na sliv:

$$\bar{H}_{k,sl} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} \bar{H}_{k,i} A_i}{A}$$

60

$$\bar{H}_{k,sl} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} \bar{H}_{k,i} A_i}{A}$$

#### Oznake:

$A_i$  – pripadajuća površina sliva i-te KS ( $\text{km}^2$ )

$A$  – ukupna površina sliva ( $\text{km}^2$ )

$H_{k,i}$  – višegodišnja prosječna visina (mjesečnih, sezonskih ili godišnjih)  $P$  registrovanih na i-toj KS (mm)


$$\text{Mora biti zadovoljen uslov: } \sum_{i=1}^{i=n} A_i = A$$

-često se koristi kod nas

-nije pouzdan za planinske slivove

-ne preporučuje se za analizu intenzivnih lokalnih pljuskova krtakog trajanja

-primjenjiva jedino kod ravničarskih slivova  $\Rightarrow P$  homogeno raspodjeljene u prostoru



61

62

#### c) Metod izohijeta

•**IZOHIJETE** = geometrijsko mjesto tačaka sa istom visinom  $P$  palih u određenom periodu (mjесец, сезона, година)

•Postupak: određivanje izohijeta i pripadajućih površina sliva ( $A_i$ ) između dvije susjedne izohijete  $\Rightarrow$  prosječna visina  $P$

•Određivanje prosječnih visina  $P$  palih na sliv:

$$\bar{H}_{k,sl} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} H_{k,i} + H_{k,i+1}}{2} A_i$$

$H_{k,i}$  – višegodišnja prosječna vrijednost i-te izohijete (mm)

$A_i$  – pripadajuća površina sliva između i-te i i+1 izohijete ( $\text{km}^2$ )

n – broj izohijeta

$A$  – ukupna površina sliva ( $\text{km}^2$ )

63

•Metoda izohijeta  $\Rightarrow$  najtačnija  $\Rightarrow$  pogodna za analizu kiša kraćih trajanja i jakog i

#### Suština metode:

-konstruisanje karte izohijeta  $\Rightarrow$  složen zadatak  $\Rightarrow$  iskusni hidrolozi

#### Osnovni principi konstruisanja karte izohijeta:

-na topografskoj karti sliva označiti visine  $P$  u tačkama KS

-uspostaviti zavisnost između visine  $P$  i nadmorske visine KS

-iscrtati izohijete oko KS na kojima je izmjerena najveća visina  $P$

-vršiti linearnu interpolaciju vrijednosti  $P$  po prostoru sliva

-na osnovu matkiranih interpoliranih vrijednosti  $P$  povlačiti linije između vrijednosti koje označavaju iste visine  $P$




64

#### d) Hipsometrijska metoda

- Specijalno namjenjen analizi  $P$  u planinskim područjima
- Suština metode:
  - na karti pogodne  $R$  nanesemo sliv (izohipse terena) sa lokacijama  $KS$  (a)
  - na  $KS$  redni broj  $KS$  i visina osmotrenih  $P$  za dato trajanje
  - za isti sliv konstruišemo hipsometrijsku krivu (b)
  - konstruišemo dijagram zavisnosti visine osmotrenih  $P$  za svaku  $KS$  u f-ji nadmorske visine istih stanica  $P=f(z)$  (c)
  - na osnovu prethodna dva dijagrama (hipsometrijska kriva i kriva  $P$ ) konstruišemo krivu visine  $P$  u f-ji površine sliva  $P=f(A)$  (d)
  - odredimo površinu ispod krive koja predstavlja ukupnu  $V$  vode pale na sliv
- Prosječna visina  $P$  na slivu:  $P = V / A$
- $V$  – ukupna zapremina pale vode
- $A$  – ukupna površina sliva

65



66

#### e) Metoda padavinskih površi

- Padavinske površi → prostorni prikaz visine  $P$  koje su pale na jedan dio sliva
- Element  $OABC$  u  $xy$  ravni → dio slivne površi → vrijednosti = visine pale kiše u  $\Delta t$
- koordinate  $x ; y ; z$  → padavinska površ koju formira izmjerena visina kiše ( $z$ )
- ovakav par podataka o izmjerenoj visinama  $P$  na mreži  $KS$  u slivu matematički opisati nekom funkcijom
- Primjena ove metode → uslovljena korištenjem računara

67

- Upkopne količine ( $V$ ) voda koje padnu na analizirani sliv u nekom  $\Delta t$ :

$$V_o = P * A$$

$V_o$  – ukupna zapremina palih voda u nekom  $\Delta t$

$P$  – suma padavina u  $\Delta t$

$A$  – površina sliva

Osnovni problem u praksi → neravnomjerno raspoređena mreža  $KS$   
upotrebljivost postoj. podataka (prekidi osmatranja)  
prevazilaženje ovih problema → proglostiti i proširiti i pravilno rasporediti  $KS$   
 $KS$  opskrbiti pluviografima  
voditi računa o visinskom rasporedu  $KS$   
uvestiti totalizatore na nepristupačne terene

68

## 2. Sekundarna obrada izmjerenih podataka o P

- Niz vrlo složenih obrada podataka o P (prvenstveno intenzitet kiše)
- Najbitniji problem: proračun statističkih parametara serija pljuskova (jake kiše) raznih trajanja i prilagodba krivulje razdoblja
- Sekundarna obrada temelj za definisanje familije ITP krivulja

- Određivanje mjerodavne jačine P bazirano na obradi izmjerenih podataka o P
- Izmjereni podaci pojedinačno i stalno očitavanje (dobijeni podaci)

metodologija određivanja mjerodavne jačine P primjerena podacima

69

## Proračun mjerodavne jačine P korištenjem pluviografskih podataka

- Kod analize odvodnje oborinskih voda iz urbanih sredina
- Tu postoji niz empirijskih formula Knauffova formula:

$$i = 63 + 0.4 \bar{H}_g$$

i – mjerodavna jačina P (l/s ha)

$H_g$  – višegodišnja srednja visina P (mm)

- Primjena ove je česta iako dobijemo orientacione vrijednosti jačine P
- Knauffova je na ne uzima dva bitna parametra jačine P  $\rightarrow$  trajanja P i ponavljanje P
- Za naše prilike je daje premašene vrijednosti mjerodavne jačine P

70

- Gorbačevljeva j-na (bolja) jačinu P (i u mm/min) definiše:

$$i = \frac{\delta \sqrt[3]{\bar{H}_g^2} \sqrt[3]{P_R}}{\sqrt{f_o}}$$

$\delta$  – koeficijent f-ja geografskog položaja (srednja Evropa  $\delta=0,044$ )

$H_g$  – višegodišnja srednja visina P (mm)

$P_R$  – povratno razdoblje (računsko) povrtni period (god)

$t_0$  – trajanje kiše (računsko) (mm)

- Gorbačevljeva j-na povoljnija od Knauffove j-ne jačinu P daje u f-ji  $t_0$  i  $P_R$

71

## Proračun mjerodavne jačine P korištenjem pluviografskih podataka

- Dobijemo kvalitetnije podloge za određivanje mjerodavnog intenziteta P
- Mjerodavni intenzitet P definisan vezom INTENZITET-TRAJANJE-PONAVLJANJE

$$i = f(t_o, P_R)$$

$P_R$  – povratno razdoblje (računsko) povrtni period (god)

$t_0$  – trajanje kiše (računsko) (mm)

- Numeričko određivanje prethodnog izraza matematsko-statistički postupci
- Postupcima obraditi što veći broj podataka o P
- Potrebni podaci iz najmanje 10 do 15 godina

72

- Poznati postupci (dobro prilagođavaju stvarne podatke o **P** iz dužeg hidrološkog niza podatka → slijedeći analitički izrazi:

$$i = \frac{aP_R}{t_o + b}$$

$$i = \frac{aP_R^b}{(t_o + c)^d}$$

$$i = \frac{aP_R^b}{t_o + c}$$

$$i = a P_R^b t_o^c$$


**a** – parametar ovisan o hidrološkim prilikama obrađenog područja

**b, c, d** – parametri ovisni o klimatsko-hidrološkim prilikama obrađenog područja

- Rješavanje gornjih j-na (određivanje parametara **a,b,c,d**) promjenom postupka najmanjih kvadrata → **postupak matematičke statistike**

- Gornji izrazi → najčešće se koriste u praksi za definisanje **ITP** odnosa

73



**ITP kriva** → pokazuje vjerojatnost različitih kratkotrajnih intenziteta **P** za različita trajanja **P** na određenoj lokaciji

• Određivanje ITP krive → metoda godišnjih ekstrema i metoda pikova

**Metoda godišnjih ekstrema** → definije se empirijska raspodjela vjerovatnoće Pearson III, Gumbelova, Gausova raspodjela koristi jedan podatak godišnje

**Metoda pikova** → analiza svih max vrijednosti → "izvlačimo" više informacija

74